

Chapitre 24

VIH et Sida

VIH (virus de l'immunodéficience humaine) est un microbe très petit, que l'on ne peut pas voir sans un microscope. Le Sida (Syndrome d'immunodéficience acquise) est une maladie qui se développe plus tard, après une infection de VIH. Le VIH se trouve partout dans le monde aujourd'hui.

Le Sida diminue la capacité de l'organisme à combattre la maladie. Une personne atteinte par le Sida peut tomber très facilement malade et attraper diverses maladies telles que la diarrhée, la pneumonie, la tuberculose, ou le cancer. La plupart des malades du Sida meurent de maladies contre lesquelles ils ne peuvent plus se défendre à cause de l'affaiblissement de l'organisme.

Le Sida se transmet lorsque le sang, le sperme, ou les sécrétions vaginales d'une personne infectée par le virus pénètre dans le corps d'une autre personne. On peut attraper le Sida par :


Les relations sexuelles avec une personne atteinte du virus Sida.

C'est la manière la plus fréquente pour attraper le Sida.

L'usage des seringues mal stérilisées ou pas stérilisées, ou tout instrument coupant la peau (par exemple des rasoirs, ou des instruments servant aux circoncisions et excisions) mal stérilisé ou pas stérilisé.

Pendant la grossesse, la naissance, ou l'allaitement, si la mère est infectée. (Voir p. [398](#) pour des informations sur comment prévenir la transmission du VIH par cette voie.)

Transfusion de sang infecté, si le sang n'a pas été testé pour être sûr qu'il est sans VIH.



Une personne ayant plusieurs partenaires a davantage de risques d'attraper le Sida. Mais un seul rapport sexuel avec un partenaire infecté peut suffire pour attraper le Sida.

Le Sida ne se transmet pas par les contacts quotidiens : ainsi, on peut sans aucun risque serrer la main, vivre, jouer, manger ou travailler avec des personnes déjà atteintes. Le Sida ne peut se transmettre par la nourriture, l'eau, les insectes, les toilettes, les bols communs. Donc isoler le malade ne sert à rien. S'occuper de quelqu'un atteint de HIV ou Sida est sûr si vous suivez les conseils à la page [401](#).

Important : vous pouvez attraper le virus du Sida de quelqu'un qui semble parfaitement en bonne santé. Souvent, il se passe des mois ou des années, une fois que le virus du Sida est entré dans le corps, avant que les premiers signes apparaissent, mais la personne infectée peut transmettre tout de même le virus du Sida à d'autres personnes par les relations sexuelles ou en partageant les mêmes seringues ou aiguilles. La seule manière de vérifier si une personne est atteinte du Sida est de faire un test sanguine au centre de santé. On dit d'une personne porteuse du virus du Sida qu'elle est séropositive.

1 Signes du VIH

Au début de l'infection, les personnes présentent très peu de signes, et les signes du Sida varient selon les personnes. Ce sont souvent les signes caractéristiques d'autres maladies communes ; mais qui sont plus sévères et durent plus longtemps.


Si l'association de ces signes apparaît et que la personne tombe malade de plus en plus souvent, elle peut avoir le Sida (mais seul un test sanguin spécifique permet d'en être sûr) :

- une perte de poids progressive ;
- une diarrhée chronique, durant plus d'un mois, pouvant disparaître et réapparaître ;
- une fièvre qui dure plus d'un mois, parfois avec frissonnement ou sueurs la nuit.

La personne peut aussi présenter un ou plusieurs de ces signes :

- une toux sévère qui dure plus d'un mois ;
- une infection fongique dans la bouche causée par une espèce de levure ou *muguet* (voir page [232](#)) ;
- des ganglions lymphatiques enflés, à n'importe quel endroit du corps (voir page [88](#)) ;
- des verrues ou des plaies qui grandissent et résistent au traitement, en particulier celles situées autour des parties génitales et sur les fesses ;
- une fatigue qui dure tout le temps.
- Les personnes atteintes du Sida sont plus susceptibles à la tuberculose (p. [179](#)) ou le zona (voir page [204](#)).

En Afrique le Sida est souvent appelé "maladie de la maigreur" parce que les personnes ayant le Sida perdent beaucoup de poids à un stade avancé de la maladie.



2 Traitement

Il n'y a pas encore de traitement (qu'il s'agisse de traitement moderne ou traditionnel) pour guérir le Sida. Mais on peut donner aux personnes atteintes des médicaments pour les aider à lutter contre les infections. Ces médicaments s'appellent antirétroviraux ou ARV, et ils peuvent aider une personne à garder sa santé et vivre plus longtemps (voir p. [398](#)).

Nin nafa ka bon: Mɔɔɔ be se ka sidabana sɔɔɔ mɔɔɔ fe ka a sɔɔɔ a yecogo la bana te a la. Sidabanakise be se ka don mɔɔɔ joli la ka kalo caman walima san caman ke ka a sɔɔɔ a bana taamasijne kunfɔɔw ma ye, nka o waati kɔɔɔ, o tigi be se ka banakise yeɓema mɔɔɔ were la kafɔɔɔɔɔnya senfe walima pikiribijne fe. Sira kelen min be se ka a to a ka don ko sida te aw la, o de ye jolisegesege ye. Sidabanakise be mɔɔɔ min joli la, a be fɔ o ma tubabukan na ko seropozitif (*séropositif*).

1 Sidabanakise taamasijnew

A damine na, bana taamasijne caman te bange, wa sidabana taamasijnew kecogo te kelen ye mɔɔɔw la. A ka ca a la bana werew de taamasijnew be bange, dimi te minnu na, wa fana u be men senna.

Ni o taamasijne suguya caman banger a mɔɔɔ min na ani ka a bana, o be se ka ke sida ye (nka jolisegesege de be se ka a to a ko tijne ka don):

- a tigi fanga be ban ka taa a fe;
- kɔɔɔboli banbali be a tigi mine, min be se ka teme kalo kan, ani min be to taa ni ka segin na;
- farigan min be men ka teme kalo kan, tuma dɔw la nene be a tigi mine walina a be wosi sufe.

Tamasijne kelen walima a caman be se ka ye mɔɔɔ la:

- sɔɔɔsɔɔɔ gɛlen min ka ca ni kalo kelen ye;
- dakɔɔɔjoli min sababu ye safa ye (aw ye gafe ne [232](#) laje);
- genegene be se ka bɔ fari fan bee (aw ye gafe ne [88](#) laje);
- kurukuruw ni joliw, minnu be bonya ka taa a fe wa furakeli te u keneya, kerenkerennena la a minnu be bɔ dogoyɔɔw ni bobara la;
- a tigi segenen don tuma bee;
- sɔɔɔsɔɔɔɔnije ni fari kalankalanni banbali ka teli ka sidatɔ mine (aw ye gafe ne [204](#) laje).

Farafinna a be fɔ sida ma ko fasalibana barisa ni a bana juguyara cogoya dɔ la, banabagatɔ be fasa. Mali la dɔw be sida wele ko **siban** walima **sidan** ka sababu ke ko sida ye bana keneyabali ye.



2 A furakecogo

Tubabufura fara farafinfura kan, fura ma se ka sɔɔɔ min be sida furake fɔɔɔ. Nka fura werew be se ka di sidatɔw ma walasa u fari ka se ka bana tɔw keɓe. O fura ninnu be wele ko anti eretorowiro (*antiretroviraux*), wa o fura ninnu be ke sababu ye sidatɔ keneman ka to ani ka men si la ka bana to a la (aw ye gafe ne [398](#) laje).

Les personnes vivant avec le VIH ont du mal à lutter contre les infections alors beaucoup d'eux utilisent du cotrimoxazole quotidiennement pour prévenir des infections (voir p. [357](#)). Soyez sûr de traiter tout problème de santé qui survient :

- Pour la diarrhée, utiliser de la boisson réhydratante (voir p. [152](#)).
- Pour le muguet, utiliser du violet de gentiane, nystatine, or miconazole (voir p. [232](#) et [372](#)).
- Pour les verrues, utiliser de l'acide trichloracétique ou de la podophylline (voir pages [292](#), [359](#), [309](#)).
- Pour la fièvre, donner beaucoup de liquide, de l'aspirine, ou acétaminophène, et faire baisser la température en donnant un bain tiède (voir pages [119](#), [120](#), [121](#)).
- Pour la toux, donner beaucoup de liquides et pour la pneumonie, donner des antibiotiques (voir p. [251](#)).
- Si la toux ou fièvre dure plus d'une semaine, aller tout de suite au centre de **santé pour des conseils pour prévenir et traiter la tuberculose** parce que les personnes vivantes avec le VIH sont plus susceptibles à cette maladie (voir p. [179](#) and [180](#)).
- Pour des démangeaisons ou éruptions cutanées, utiliser des antihistaminiques (p. [385](#)) et traiter des infections (p. [202](#)).
- Traiter des plaies et blessures infectés (voir p. [88](#) and [89](#)).
- Pour le zona, voir p. [204](#).

Vous pouvez aussi garder votre santé en mangeant bien (assez de nutrition, voir Chapitre [11](#)) ; en évitant de l'alcool, le tabac, et les autres drogues ; en dormant et se reposant assez ; et en utilisant des préservatifs pendant des relations sexuelles.

Il n'est pas nécessaire que les personnes qui ont le Sida vivent ou dorment seules. Leur peau ou leur respiration ne peut transmettre l'infection. Cependant, les personnes qui ont beaucoup de fièvre, de diarrhée, ou qui souffrent, ont besoin de soins spéciaux. À la maison, la famille et les amis peuvent apporter un soutien moral aux malades du Sida et les aider à mieux lutter contre la maladie.

3 Prévention du Sida

Il n'existe toujours pas de vaccins contre le Sida.

3.1 Comment prévenir la transmission sexuelle ?

- avoir des relations sexuelles avec un partenaire fidèle et être fidèle soi-même.
- Utiliser toujours des pratiques sexuelles moins risquées (voir p. [290](#)). **Utiliser toujours un préservatif réduit le risqué d'attraper ou de transmettre le VIH.**
- Si jamais ne vous avez une IST, chercher du traitement tout de suite.

Bana werew be sidabanakisetow segen, o de kama u caman be kotirimokizazoli (*cotrimoxazole*) ta don o don walasa ka o banaw kunben (aw ye gafe ne [357](#) laje). Aw be aw jija ka bana bee furake:

- Ni kɔnɔboli don, aw be keneyaji min (aw ye gafe ne [152](#) laje).
- Ni safa don, aw be wiyole d zantiyani (*violet de gentiane*), nisitatini (*nystatine*) walima mikonazoli (*miconazole*) ta (aw ye gafe ne [232](#) ni [372](#) laje).
- Ni kurukuruw don, aw be asidi tirikulorasetiki (*acide trichloracétique*) walima podofilini (*podophylline*) ta (aw ye gafe ne [292](#) ni [359](#) ni [309](#) laje).
- Ni farigan don, aw be ji caman min, ka asipirini (*aspirine*) walima asetaminofeni (*acétaminophène*) ta ani ka fini su ji la ka o da aw fari kan walasa ka fari suman (aw ye gafe ne [119](#) ni [120](#) ni [121](#) laje).
- Ni sɔɔsɔɔ don, aw be ji caman min wa ni disidimi don, aw be banakisefagalan ta (aw ye gafe ne [251](#) laje).
- Ni sɔɔsɔɔ walima farigan temena dɔɔkɔn kelen kan, **aw be taa dɔɔtɔɔso la walasa ka ladilikanw sɔɔ ani ka sɔɔsɔɔnijefura sɔɔ** barisa nin bana ninnu ka teli ka sidato mine (aw ye gafe ne [179](#) ni [180](#) laje).
- Ni ɛɛɛ walima kurukuru don, aw be ɛɛɛfuraw ta (*antihistaminiques*) ani ka banamisenw furake.
- Aw be joli bee furake (aw ye gafe ne [88](#) ni [89](#) laje).
- Fari kalankalan don, aw be gafe ne [204](#) laje.

Aw ka keneya sabeticogo dɔ fana ye dumuni nafama dunny ye (aw ye sigida [11](#) laje); ka dɔɔ ni sigareti ni a ɔɔɔɔw dɔɔɔɔ bee ye ka u to yen; ka tila ka aw lafiɛ ani ka sunɔɔ ka ne, o bee kɔ ka fugulan nafana don kafɔɔɔnyaw waatiw la.

Kun te a la ka sidatow bila ka da u kelen na. U wolo walima u ninakilito te se ka sida lase mɔɔɔ were ma. Nka farigan juguman, kɔnɔboli walima bana were be mɔɔɔ minnu na, olu ka kan ni furakeli kerɛkerɛnnen ye. A tigi somɔɔɔ ni a teriw be se ka a demɛ ni hakilisigi kumaw ye, min be a to u fari be sidabana kun.

3 Yeretangacogo sidabana ma

Hali bi, kunbenfura fosi ma sɔɔ sidabana la.

3.1 Sidabana yelemali kafɔɔɔnya senfe, o be se ka bali cogodi?

- Ka dan kafɔɔɔɔn kelen ma, ani ka tilen i kafɔɔɔɔn ye.
- Ka waleyaw ke kafɔɔɔɔnya waati, faratiba te waleya minnu na (aw ye gafe ne [290](#) laje). Fugulan nafama donni be sidabana yelemali farati dɔɔɔya.
- Ni dilannabana dɔ be aw la, aw be o furake joona.

3.2 Comment prévenir la transmission par les instruments souillés et le sang :

- Ne pas accepter d'injection à moins d'être sûr que les instruments ont été stérilisés. Les travailleurs de santé ne devraient jamais réutiliser une aiguille ou une seringue sans d'abord les stériliser (voir page [74](#)) ;
- Ne pas s'injecter de drogue. Si vous le faites, ne partagez pas la même aiguille ou seringue, sauf si elles ont été d'abord nettoyées dans de l'eau de javel, ou bouillies pendant vingt minutes ;
- Ne pas partager des rasoirs ;
- S'assurer que les instruments utilisés pour la circoncision, le perçage des oreilles, l'acupuncture et les pratiques traditionnelles telles que l'excision, sont stérilisés ;
- Si possible, ne pas accepter une transfusion de sang qui n'a pas été testé ou utiliser seulement du sang donné par un membre de la famille ou un ami dont on est sûr qu'il n'est pas porteur de virus (seul un test peut le dire).
- Porter des gants en latex (ou caoutchouc) ou des sacs en caoutchouc sur vos mains quand vous toucher une plaie, du sang ou des fluides corporelles d'une autre personne.

3.3 Comment prévenir la transmission mère-enfant

Une femme infectée par le virus du Sida doit savoir que si elle est enceinte, elle peut transmettre le virus à son bébé. Voir p. [398](#) pour des informations sur comment prévenir la transmission mère-enfant.

4 VIH et la santé des mères et des enfants

4.1 Grossesse

La grossesse n'aggrave pas une infection de VIH pour la mère, mais la grossesse peut être plus compliquée si la mère a le VIH ou Sida. Elle peut :

- Perdre le bébé pendant la grossesse (fausse couche) ;
- Avoir des infections après la grossesse qui sont plus difficile à guérir ;
- Accoucher trop tôt ou donner naissance à un enfant infecté avec le VIH.

Malgré ces problèmes, beaucoup de femmes avec le VIH ont toujours envie de tomber enceinte et avoir un enfant.

Si une femme veut tomber enceinte et n'est pas sûr si elle ou son partenaire a le VIH, ils doivent être testé tous les deux. Si un teste n'est pas possible, elle peut réduire le risque d'être infecté du VIH en essayant de tomber enceinte avec les pratiques suivants :



Comme toute autre femme, vous avez le droit de décider si vous voulez tomber enceinte ou non, et le moment.

3.2 Sidabana sɔɔli minen nɔɔlenw ni joli fe, o kumbencogo:

- Aw kana sɔn pikiri ka ke aw la ni aw dalen te a la ko pikirikeminenw banakise fagalen don. Keneyabaarakelaw man kan ka biye kelen ke ka mɔɔɔ fila sɔɔɔ abada ka sɔɔ u ma a tobi ka a banakisew faga (aw ye gafe ne [74](#) laje).
- Aw kana dɔɔɔgu pikiri ke aw yere la. Ni aw ma ne a kɔ, aw ni mɔɔɔ kana je biye kelen na, foni o ye a sɔɔ aw ye a ko ni jaweliji ye, walima ka a tobi jikalan na miniti 20 (mugan) jɔɔɔ;
- Aw kana aw kunw di ni lamu kelen ye;
- Aw ka da a la ko bolokoliminenw, tulosɔɔɔbiye, dasusubiye ani ladalako werew keminen banakisew fagalen don;
- Aw kana sɔn joli segesegembali ka ke aw la, walima aw be aw balima wala aw teri dɔ joli ke aw la, aw dalen don a la ko sidabanakise te min joli la (nka, o don ka gelen ni a ma jolisegesegeke).
- Ni aw be mɔɔɔ dɔ joli furake walima ka a farilaji josi, aw be aw jija ka gan walima mana don aw tege la.

3.3 Sidabana yelemali den na ba fe, o kumbencogo

Ni sidabana be musokɔɔma na, a ka kan ka a dɔn ko a be se ka a yelema a den na. Walasa ka kunnafoniw sɔɔ sidabana yelemacogo la den fe, aw ye gafe ne [398](#) laje.

4 Musow ni baw ka keneya

4.1 Kɔɔmaya

Kɔɔmaya te ba ka sidabana juguya, nka geleyabaw be se ka ye kɔɔmaya waati ni sidabana be ba la. A be se ka:

- Kɔɔ tije (den ni ni te wolo);
- Banamisenniw sɔɔ kɔɔmaya kɔfe, bana minnu keneya man di;
- Jigin ka sɔɔ a waati ma se, walima ka den banabagatɔ wolo.

Ni geleya be dɔnnen kɔ, a ka di muso sidatɔ caman ye ka kɔɔ ta ani ka den sɔɔ.

Ni muso b'a fe ka kɔɔ ta, nka a te a dɔn ni sidabana be a kafɔɔɔɔn na, u fila be ka kan ka taa dɔɔɔɔɔɔ la ka u joli segesege. Ni u te se ka o ke, muso be se ka ni waleya ninnu ke walasa ka sidabanakise yelemali farati dɔɔɔya:



A ka kan muso kelen kelen be ye ka a ka kɔɔmaya ni kɔɔta waati latige.

- Avoir les relations sexuelles seulement pendant la période de fertilité (voir page [999](#)). A tout autre moment, utiliser un préservatif ou des pratiques sexuelles plus sûres.
- Ne jamais avoir des relations sexuelles quand il y a des signes d'une maladie sexuellement transmissible.

Si possible, toute femme enceinte doit faire un test sanguin des cellules CD4 pour évaluer le système immunitaire (voir page [999](#)). Si le résultat du CD4 est moins de 350, elle doit commencer la thérapie antirétrovirale (ARV) pour sa propre santé. Si elle est enceinte et elle a le VIH, il est particulièrement important qu'elle s'occupe d'elle-même – c'est-à-dire manger bien, prévenir et soigner des autres maladies (comme le paludisme), et chercher du traitement pour le VIH.

Grâce à des gestes de prévention et traitement avec la thérapie antirétrovirale (ARV), votre bébé et vous pouvez rester en bonne santé

Un enfant peut être infecté dans l'utérus, pendant l'accouchement, ou pendant l'allaitement. Sans traitement, 1 bébé sur 3 des mères infectées du VIH devient infecté. Les médicaments antirétroviraux peuvent protéger la santé de la mère et réduire le risque de transmettre le VIH au bébé. Consulter un agent de santé formé dans la prévention de la transmission mère-enfant (PTME) pour des informations sur l'utilisation des antirétroviraux (ARV) pendant la grossesse et l'accouchement.

Une mère vivant avec le VIH transmet toujours les anticorps, mais pas toujours le virus, à son bébé. Avec le test VIH normal, le bébé sera positif parce que les anticorps restent dans le sang de l'enfant pendant 18 mois. Après cela, les anticorps de la mère disparaissent du sang de l'enfant et, si le bébé n'est pas infecté, le test VIH sera négatif. Un nouveau test sanguin est disponible dans certaines localités qui peuvent montrer si un enfant est positif dès six semaines d'âge.

4.2 Accouchement

La majorité de transmission mère-enfant se passe pendant l'accouchement. L'utilisation des antirétroviraux ou ARV avant et après l'accouchement peut aider à protéger la mère et le bébé. Le risque de transmission est plus élevé quand elle a perdu ses eaux plus de 4 heures avant l'accouchement, avec le déchirement de la filière génitale, et quand le bébé a plus de contact avec le sang et les fluides du vagin que d'habitude pendant l'accouchement.

Infections après l'accouchement peuvent être plus dangereux si la mère a le VIH. Il faut consulter un médecin tout de suite.

- Ka kafopɔɔɔnya ke a ka kɔɔta waatiw la (aw ye gafe ne [999](#) laje). Waati tɔw la, a be fugulan nafama don walima ka waleya werew ke, farati te waleya minnu na.
- A kana kafopɔɔɔnya ke abada ni dilannabana yelemata dɔ taamasije be a la

Musokɔɔma be ka kan ka u joli la CD4 segesege ka bana kekelanw jateminɛ (aw ye gafe ne [999](#) laje). Ni CD4 hake ma 350 bɔ, a ka kan ka furakeli kerenkerennen dɔ damine, a be fɔ min ma ko ‘ARV’ a yere ka keneya kɔɔn. Ni a kɔɔma don ani sidabana be a la, a ka fisa a ka a janto a yere la – ka dumuni dafalenw dun, ka bana tɔw kunben ani ka u furake (i n’a fɔ sumayabana) ani ka a jini ka sidabana furake.

ARV furakeli be ba lakana ani ka den ka keneya sabati.

Den be se ka bana sɔɔ ka a to denso la, jiginni walima sinji dili senfe. Ni furakeli te, den 3 o den 3, den 1 be sidabana sɔɔ. Fura kerenkerennenw (ARV) be se ka ba lakana ani ka den ka sidabana sɔɔli sababu dɔɔya. Aw be fura ninnu tacogo kunnafoni jini keneyabaarakela dɔ fe, min ka kalan jesinnen don den ni ba ce sidabana yelemali ma kɔɔmaya ni jiginni waati.

Ni sidabana be ba la, den be se ka bana kekelanw sɔɔ a fe, nka a ma teli ka banakise yeleva a la. Ni sidabanakise segesegeli kera, a bena ye ko a be den na ka da a kan ba ka banakekelanw be to den joli la fo kalo 18. O kɔfe, ba ka banakekelanw be tunu ka bɔ den joli la, ola, ni sidabanakise ma to joli la, sidabana tena ye den na. Yɔɔ dɔw la, den joli be segesege ko kura a dɔɔkun 6 ka a laje ni sidabana te a la.

4.2 Jiginni

Den ka bana caman be sɔɔ jiginni de senfe. ARV furaw tali ka kɔn jiginni ne walima jiginni kɔfe, o be se ka ba ni den fila be lakana. Bana ka teli ka yeleva ni ji be bɔra den kan leri 4 ka kɔn jiginni ne, walima ni muso joginna ani ni joli ni musoyalaji dɔw sera den ma jiginni senfe.

Banamiseniw be se ka juguya jiginni kɔfe ni sidabana be ba la. Ola aw ka kan ka taa dɔɔtɔɔso la joona.

4.3 Allaitement

Le VIH peut être transmis à l'enfant dans le lait maternel. Le risque est élevé si la mère est récemment infectée, ou très malade avec le Sida. Il y a d'autres manières que les mères vivantes avec le VIH peuvent réduire le risque de transmettre le virus à leurs bébés :

- Prendre la thérapie antirétrovirale (ARV), pour sa propre santé ou seulement pendant l'allaitement (voir page [999](#)) ;
- Si la mère allaite le bébé, il est important qu'elle prévienne des infections des seins ou mamelon, et le saignement ou les fissures du mamelon (voir page [999](#)). Consulter un agent de santé tout de suite si vous avez ces signes ;
- Traiter pour le muguet si des tâches ou plaies blanches se présentent dans la bouche du bébé (voir page [999](#)) ;
- Donner de l'alimentation de substitution, comme le lait maternisé, si vous pouvez le faire pendant tout le temps que le bébé en a besoin.



Dans beaucoup de localités le risque de la diarrhée et la malnutrition provenant d'autres liquides et l'eau sale est plus élevé que le risque de VIH, particulièrement pendant les premiers 6 mois pour le bébé. Pour ces raisons, donner seulement le lait de sein au bébé est normalement la meilleure option pour le bébé d'une mère vivante avec le VIH. Après 6 mois, ajouter des aliments complémentaires, et sevrer le bébé à 12 mois, si vous pouvez correspondre aux besoins nutritionnels de l'enfant (voir page [999](#)). Il peut prendre 3 jours à 3 semaines pour sevrer un bébé.

4.4 Faire la décision d'allaiter

Un agent de santé formé dans l'alimentation des nourrissons et prévention de la transmission mère-enfant peut aider une femme enceinte à considérer :

- Est-ce que les enfants dans la localité tombent souvent malade ou meurent des infections, la diarrhée, la mauvaise nutrition ? Si la réponse est oui, l'allaitement peut être la meilleure option.
- Y-a-t-il accès à la thérapie antirétrovirale (ARV) ? Cela rend l'allaitement plus sûr pour une mère avec le VIH.
- Est-ce que le lait ou lait maternisé propre et nutritif est disponible ? La mère aura besoin d'assez pour durer 6 à 12 mois, ce qui coûte cher. Il faut aussi de l'eau propre et bouillie, des récipients pour mélanger et apprendre comment nourrir le bébé avec une tasse. Le lait des animaux n'a pas toute la substance nutritive dont le bébé a besoin et doit alors être le dernier recours. Ajouter aussi des

vitamines, du sucre, et de l'eau propre. Consulter un agent de santé pour la recette du lait que vous allez utiliser ou voir page [999](#).



4.3 Sinji dili

Den be se ka sidabana sɔɔ ba sinji fe. A yelemali ka teli ni bana kelen kura don ka ba mine walima ni bana juguman don. Waleya dɔw be yen, muso sidatɔw be se ka minnu ke walasa bana kana yelema den fe:

- Ka ARV furaw ta walasa ka ba ni den lakana (aw ye gafe ne [999](#) laje);
- Ni den be sin min, ba ka kan ka a ke cogo be la a sinnukun kana perenperen ani ka joli bo a la (aw ye gafe ne [999](#) laje). Ni aw ye o taamasijne do ye aw la, aw be aw jija ka taa dogɔɔɔso la;
- Ni aw ye joli walima safa ye den da kɔɔ, aw be o furake jooa (aw ye gafe ne [999](#) laje);
- Aw be dumuni werew di den ma, i n'a fo dennɔɔ, aw be se ka o ke fo waati jan.



Yɔɔ caman na, kɔɔboli ni balodese ka teli ka denw mine ka a sababu ke ji nɔɔlenw ye. Olu farati ka bon den ma ka teme sidabana kan u kalo 6 fo kɔɔ. O kɔɔn a ka fisa sidatɔ ka sin di a den ma. Kalo 6 kɔfe, aw be dumuni werew fara sinji kan ani ka den dabɔ a kalo 12 ni a se be aw ye ka a balo ka ne (aw ye gafe ne [999](#) laje). Den dabɔli be se ka men senna tile 3 fo dogɔkun 3.

4.4 Ka naniya siri den baloli la sinji la

Keneyabaarakela min ka baara ye denyereniw balocogo ye ani ka banaw kunben, u be minnu sɔɔ u baw fe, o tigi be se ka musokɔɔma demɛ ka nin jateminew ke:

- Yala sigida la, banamisenniw ni kɔɔbolibana walima balodese be denmisenniw mine ka caya fo ka se u fagali ma wa? Ni o ye tije ye, sinji be se ka ke o kelefuraw la puman ye.
- Sidabanafura be sɔɔ sigida la wa? o be a to denba sidatɔ be se ka sin di den ma.
- Nɔɔ walima dennɔɔ saniyalen nafama be sɔɔ sigia la wa? Denba mako bɛna jo kɔɔ na kalo 6 kɔɔ fo ka se kalo 12 ma, o dun musaka ka bon. Aw ka kan ka aw dege den ka dumuni dilancogo puman ni a dili la den ma, ola aw mako bɛna jo ji sanuman wulilen ani minenw na. Bagan nɔɔw te se ka den nafa, o kama aw kana u di den ma fo ni aw desera. Aw be vitamini ni sukaro ani jisanuman fara a kan. Aw bɛna nɔɔw dicogo min matarafa, aw be o kunnafoni jini keneyabaarakela do fe walima aw ka gafe ne [999](#) laje.



5 S'occuper de quelqu'un vivant avec le VIH ou Sida

Soigner les personnes atteintes du Sida peut habituellement se faire sans risque. Les personnes vivant avec le VIH ou Sida ont besoin de confort, gentillesse, et soutien moral. Ils pourraient aussi avoir besoin d'aide pour avoir assez à manger ou pour prendre leurs médicaments.

S'ils ont une forte fièvre, beaucoup de diarrhée ou douleurs corporelles, ils auront aussi besoin d'aide au niveau de leur hygiène. Normalement on peut fournir cet aide sans trop de risque. Pour prévenir la propagation du virus, n'oubliez pas :

- Le sang, les plaies, la diarrhée avec sang, ou vomissements avec sang peuvent propager le virus. Pour éviter de toucher ces fluides corporels, porter des gants en caoutchouc ou plastique, ou des sacs en caoutchouc sur les mains. Laver les mains souvent.
- Les vêtements, draps et serviettes souillé ou ensanglantés doivent être manipulé avec précaution. Lavez-les dans l'eau chaude avec du savon, ou ajouter de l'eau de javel. Séparez ces articles de l'autre linge de la maison.

À un certain point, on ne peut plus rien faire pour traiter une personne infectée du Sida. À la maison, la famille et les amis peuvent donner du soutien moral pour aider la personne à se préparer pour son décès (voir p. [330](#)).



5 Sidabanakise tigilamɔɔ walima sidatɔ ladoncogo

Aw be se ka sidatɔ furake ka a sɔɔ a ma degun lase aw ma. Sidabanakisetigilamɔɔ ni sidatɔw ka kan ka ladon damu ni hakilisigi kɔɔ. U mako be deme na fana ka se ka balo puman ni fura sɔɔ.

Ni farigan juguman ni kɔɔboli walima farifanbeedimi be u la, o be a jira ko u mako be deme na saniyako ta fanfe. A ka ca a la, an be se ka o deme don u ye ka a sɔɔ a ma baasi lase an ma. Walasa ka sidabana bali ka jensen, aw kana pine:

- Ko joli, joginda, banakɔtaa jolima walima fɔɔɔ jolima, o fen ninnu be se ka ke sidabanakise jensenni sababu ye. Walasa aw kana maga banabagatɔ farilajiw la, aw be gan walima manaforoko don aw bolo la ani ka to ka aw tege ko tuma ni tuma.
- Finiw, dara ni seriwiyeti nɔɔɔlenw walima u jolimaw ka kan ka ladilan ni yere kɔɔsi ye. Aw be u ko jikalan na ni safine ye walima aw ka u ko ni jaweliji ye. Aw kana o finiw ni sokɔɔfinitɔw ko pɔɔɔ fe.

Ni bana sera yɔɔɔ dɔ ma, an te se ka fen ke tuguni walasa ka sidatɔ furake. A tigi somɔɔw ni a teriw be se ka a deme ni hakilisigikumaw ye sani a ka saya don ce (a ye gafe ne [330](#) laje).

